

**Nous étions 25 000 à Carcassonne, en 2009 !  
Nous devons être encore plus nombreux,  
le 31 mars 2012, à Toulouse :**

A l'approche des élections nous devons faire savoir aux candidats à la présidentielle et aux législatives notre détermination à obtenir une loi qui donne un véritable statut juridique aux langues régionales.

Une loi qui permette la mise en place effective, pour l'occitan, d'une politique linguistique publique cohérente et volontariste pour son développement sur l'ensemble de l'espace occitan.

Nous voulons une vraie reconnaissance publique.  
C'est cela et pas autre chose que nous voulons.

**10 000 à Carcassonne en 2005,**

**20 000 à Béziers en 2007,**

**25 000 à Carcassonne en 2009.**

**Le 31 mars à Toulouse**

**nous serons encore plus nombreux,  
car notre langue est un bien commun et sa vie  
et son développement sont l'affaire de tous !**

**Avec votre aide et votre participation cette  
manifestation sera une réussite.**



FAITES CIRCULER L'INFORMATION ET TOUS ENSEMBLE NOUS VIENDRONS DIRE :

**« Anem Òc ! Per la lenga occitana ! »**

La Coordination d'organisation de la manifestation : Institut d'Estudis Occitans, organisme culturel reconnu d'utilité publique ; Calandretas, écoles occitanes associatives laïques ; Òc-Bi, association de parents d'élèves pour l'enseignement public bilingue, en partenariat avec Convergència Occitana (collectif d'associations toulousaines) et le CREO Midi-Pyrénées, Centre régional de l'enseignement de l'occitan.

COORDINATION : IEO-Coordinacion, 11 Rue Malcosinat 31000 Toulouse. 05 34 44 97 11 / 06 77 49 37 78

[www.manifestarperloccitan.com](http://www.manifestarperloccitan.com)

«Anem Òc! per la lenga occitana !» SOUTIEN FINANCIER À L'ORGANISATION DE LA MANIFESTATION :

Nom / Nom : \_\_\_\_\_

Prénom : \_\_\_\_\_

Adresse / Adreïça : \_\_\_\_\_

Code postal / Còde postau : \_\_\_\_\_ Ville / Vila : \_\_\_\_\_

Email : \_\_\_\_\_

effectue un don de soutien à la manifestation en faveur de l'occitan, organisée le 31 mars 2012 par la Coordination «Per la lenga occitana !» / Doni per ajudar la Coordinacion.

Ci-joint un chèque de / Mandi un chèc de \_\_\_\_\_ euros a l'ordre de : IEO-Coordinacion.

Je recevrai un justificatif de don à une association reconnue d'utilité publique pour l'administration fiscale.

A renvoyer avec le chèque à : IEO-Coordinacion / 11 Rue Malcosinat 31000 Toulouse. [05 34 44 97 11]

# TOLOSA 2012

Dissabte 31 de març

**Anem Òc!  
Per la lenga occitana!**



14h

<http://anemoc.org> - [coordinacion.perlengaoccitana@gmail.com](mailto:coordinacion.perlengaoccitana@gmail.com)

**Coordinacion : Institut d'Estudis Occitans / Calandretas / Òc-Bi**  
en partenariat ambé Convergència Occitana e lo CREO Miegjorn-Pirenèus.

# CRIDA 2012 «ANEM ÒC !

La préservation de la diversité linguistique et culturelle dans le monde est un enjeu majeur pour les années à venir. En France, la situation légale est pourtant défavorable à celle-ci. La langue occitane, notamment, est particulièrement menacée par l'absence d'une véritable volonté politique pour sa transmission et sa vie culturelle.

Les langues régionales ont été reconnues dans l'article [75-1] de la Constitution : «Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France».

**Nous voulons une loi qui donne un véritable statut juridique aux langues régionales. Une loi qui permette la mise en place effective, pour l'occitan, d'une politique linguistique publique cohérente et volontariste pour son développement sur l'ensemble de l'espace occitan.**

Il faut donc, sur le territoire où se parle l'occitan, créer un environnement favorable à l'enseignement de et dans cette langue, à sa présence dans les médias électroniques, audiovisuels et écrits, à la création culturelle en occitan, ceci afin de permettre et de développer sa transmission aux générations futures et son emploi dans la vie publique et sociale d'aujourd'hui.

## LES MÉDIAS

Nous voulons un service public de radio et de télévision en langue occitane.

Les services publics (Radio France et France Télévision) doivent établir un équilibre dans la diffusion sur les chaînes publiques d'émissions en français et en occitan, et cela dans toutes les régions de l'espace occitan ou donner au moins des missions de service public à des opérateurs associatifs ou privés.

Nous demandons une aide spécifique pour les opérateurs privés (radios associatives, télévisions, presse) qui travaillent en faveur de la langue occitane (ou langue d'Oc).

Nous voulons que la presse régionale bénéficie de mesures d'incitation à l'utilisation de l'occitan.

## LA CRÉATION

Le soutien à la création, c'est une politique spécifique en faveur de l'édition, du théâtre, du spectacle vivant en général, du cinéma et de la musique.

La population doit pouvoir découvrir une culture trop souvent occultée.

Toutes ces demandes ont pour seul but de permettre à une langue de vivre et à ceux qui le désirent de l'utiliser. Elles s'adressent aux collectivités locales occitanes (Communes, Communautés de Communes, Départements, Régions) qui doivent se responsabiliser sur cet enjeu majeur. De plus, il est indispensable que l'Etat, notre futur président, nos futurs députés s'engagent et garantissent les droits des langues régionales par une loi.

IEO ; Calandretas ; Òc-Bi

# PER LA LENGA OCCITANA !» \*

La preservacion de la diversitat linguistica e culturala dins lo monde es un enjòc màger per las annadas a venir. Pr'aquò, en França, la situacion legala i es desfavorabla. La lenga occitana es particularament menaçada per l'abséncia d'una vertadièra volontat politica en favor de sa transmission e de sa vida culturala.

Las lengas regionalas foguèron reconegudas dins l'article [75-1] de la Constitucion : «Las lengas Regionalas apartenon al patrimòni de França».

**Volèm una lei que done un vertadièr estatut juridic a las lengas regionalas.**

**Una lei que permete la mesa en plaça efectiva, per l'occitan, d'una politica linguistica publica coèranta e volontarista cap al seu desvolopament sus l'ensemble de l'espaci occitan.**

Nos cal doncas, sul territòri occitanofòne, crear un environament favorable a l'ensenhament de e dins aquela lenga, a sa preséncia dins los media electronics, audiovisuals e escrits, a la creacion culturala en occitan. Aquò per tal de permetre e de desvolopar la transmission a las generacions futuras mas tanben lo seu emplec dins la vida publica e sociala d'uèi.

## LOS MEDIAS

Que volem un servici public de ràdio e de television en lenga occitana.

Los servicis publics (Radio France et France Télévisions) que deven establir un equilibri en la difusion suus canaus publics d'emissions en francés e en occitan, e aquò dens totas las regions de l'espaci occitan; o au mensh dar missions de servici public a operators associatius o privats.

Que demandam ua ajuda especifica entaus operators privats (ràdios associativas, televisions e premsa escripta) qui tribalhan en favor de la lenga occitana.

Que volem que la premsa regionau sia beneficiària de mesuras d'incitacion a l'emplec de la lenga occitana.

## LA CREACION

Le sosten a la creacion, aquò vòu dire una politica 'specifica par l'edicion, le teatre e le 'spectacle viu en general, par le cinemà e la musica.

La populacion diù podir descobrir una cultura tròp sovent rescoduda.

**Toteis aquelei demandas an una tòca unenca : que la lenga nòstra pòsque viure e que toteis aquelei que o desiran pòsquen l'emplegar. S'adreïçan au còp ai collectivitats localas occitanas (comunas, comunautats de comunas, departaments, regions) e a l'Estat. Cadun se deu encargar de çò qu'es de sa responsabilitat.**

**Revèn a l'Estat d'adaptar sa legislacion. Es indispensable que nòstre president e nòstrei deputats a venir s'engatjan e garantisson lei drechs dei lengas regionalas amb una lèi.**

IEO ; Calandretas ; Òc-Bi

\* La lenga occitana es richa de mantunei varietats que ne'n retrobatz quauqueis unas (lengadocian, gascon, auvernhat, lemosin, aupenc e provençau), aquí dins la redaccion de La Crida per 2012.